c
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ Maldives Energy Authority
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives.
ކޭބަލް ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު B0
APPLICATION FORM FOR CABLE APPROVAL
ކޭބަލް އާބެހޭ ތަފްސީލް B1
2BDETAILS OF CABLE
މޮޑެލް ނަމްބަރު ބްރޭންޑް
Brand: Model No.:
އުފެއްދި ފަރާތް
Manufacturer:
އުފެއްދި ފަރާތުގެ އެޑްރެސް
Address of Manufacturer:
ކޭބަލް އުފެއްދި ޤައުމު
Country of Origin:
ކޮންޑަކްޓަރ މެޓީރިއަލް
Conductor Material:
އިންސިއުލޭޝަންއާއި ޖެކެޓްގެ ތަފްސީލު
Insulation and Jacket Details:
ކޭބަލް ކްލާސް ވޯލްޓޭޖް ރޭޓިންގ
Voltage Rating: Cable Class:
ކޭބަލް ސައިޒް ކޭބަލް ކޯ ގެ އަދަދު
Number of Cores: Cable Size:
ކޭބަލް ބޭނުންކުރާ ގޮތް
Type of Application:
އިތުރު މަޢުލޫމާތު
Additional Details:
B3ކޮންފަރމިޓީ ސެޓްފިކެޓްގެ ތަފްސީލު
4BDETAILS OF CONFORMITY CERTIFICATE
ދޫކުރި ފަރާތް
Issued By:
ސެޓްފިކެޓް ނަންބަރު
Certificate No.:
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޙު ދޫކުރި ތާރީޙު
Issued Date: Valid Until:
ކޭބަލް ފެތޭ ޤައުމީ މިންގަ ނޑު
Complying National Standard:
ކޭބަލް ފެތޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަ ނޑު
Complying International Standard:
Page1of3
ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Hadhuvaree Higun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.

c
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ Maldives Energy Authority
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives.
B5ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު
6BDETAILSOFTHEAPPLICANT
ފުރިހަމަ ނަން
Full Name:
ކުންފުނި/މުއައްސަސާގެ ނަން
Name ofthe Company/Organization:
ކުންފުނި/މުއައްސަސާގެ އެޑްރެސް
Addressofthe Company/Organization:
ބޭނުން
Purpose:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން
Project Name:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު
Contact Number:
އީމެއިލް އެޑްރެސް
Email Address:
ތާރީޙު ސޮއި
Signature: Date:
ކޮންޕެނީ/އޮފީސް ސްޓޭމްޕް
Company/Office Stamp:
B7މަޢުލޫމާތު ސައްޙަކަމަށް ޔަގީންކޮށްދޭ އެމް.އީ.އޭ އިން ދޫކޮއްފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލް
8BDETAILSOFTHEMEALICENSEEVERIFYINGTHEINFORMATION
ފުރިހަމަ ނަން
Full Name:
އެމް.އީ.އޭ އިން ދޫކޮއްފައިވާ ލައިސަންސް ނަމްބަރު
MEALicense No.:
ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކެޓަގަރީތައް
Licensed Categories:
ގުޅޭނެ ނަންބަރު
Contact Number:
އީމެއިލް އެޑްރެސް
Email Address:
މިފޯމުގައި ވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ޔަގީންކޮށްދެމެވެ. އަދި މިފޯމުގައި ވާ މަޢުލޫމާތު ސައްޙަނޫން ކަމަށް ނުވަތަ
އޮޅުވާލެވިފައި ވާނަމަ، އެޕްލިކޭޝަން ބާތިލް ކުރެވިދާނެއެވެ.
I hereby confirm that the above information is true and accurate and I understand that if any of the
information I have provided islater found to befalse or misleading, the application may be rejected.
ތާރީޙު ސޮއި
Signature: Date:
Page2of3
ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Hadhuvaree Higun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.

c
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ Maldives Energy Authority
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. Male’, Republic of Maldives.
B9މި ފޯމްއާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި އޭގެ މަޢުލޫމާތު
10BDETAILSOF DOCUMENTSTO BESUBMITTED WITH THE FORM
• ކޭބަލް ސްޓޭންޑަ ރޑް ބަލާ މިނިވަން މުއައްސަސާ އަކުން ދޫކޮއްފައިވާ ކޭބަލްގެ ސްޓޭންޑަ ރޑް ގުޅުންހުރި ބްރިޓިޝް
ސްޓޭންޑާރޑް (ބީ.އެސް) ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް އިލެކްޓްރޯޓެކްނިކަލް ކޮމިޝަން (އައި.އީ.ސީ) ސްޓޭންޑާރޑް
އަންގައިދޭ ސެޓްފިކެޓެށް ހުށަހަޅު އްވަންވާނެއެވެ.
o މި ސެޓްފިކެޓްގައި ބީ.އެސް ނުވަތަ އައި.އީ.ސީ ނޫން އެހެން ސްޓޭންޑާރޑްއެއް ވާނަމަ އެ ސްޓޭންޑާރޑް އާ
ދިމާވާ ބީ.އެސް ނުވަތަ އައި.އީ.ސީ ސްޓޭންޑާރޑް އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
o މި ސެޓްފިކެޓް ކޭބަލް ހުއްދައަށް އެދޭ ތާރީޙުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 6 މަސް ދުވަހަށް ސައްޙަވާންވާނެއެވެ.
• ކޭބަލްގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ބްރޯ ޝުއަރ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
• ކޭބަލްގެ ތޮށީގައިވާ ލިޔުންތަށް އެނގޭނެ ފަދަ ސާމްޕަލްއެއް އެމް.އީ.އޭ އިން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން
ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.
Conformity certificate issued by an independent institution confirming compliance to the relevant •
International Electrotechnical Commission (IEC) or British Standard (BS) should be submitted.
o If the conformity certificate refers to any other standard, a document stating the
corresponding BSor IECshould be submitted.
o The conformity certificate should have at least 6 months validity from the date of
application.
Brochure or adocument with the detailsof the cable should be submitted. •
Sample of the cable, preferablyshowing markings, should be submitted upon request. •
B1އެމް.އީ.އޭ.ގެ ބޭނުމަށް
12BFOR MEA USEONLY
ބަލައިގަތް ތާރީޙު ސޮއި ބަލައިގަތީ
Received By: Signature: Received Date:
ސޮއި ތައްޔާރު ކުރީ
Prepared By: Signature:
Page3of3
ހަނދުވަރީ ހިނގުން، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ. Hadhuvaree Higun, Maafannu, Male’, 20392, Republic of Maldives.